

CRNA GORA
SKUPŠTINA
Odbor za ljudska prava i slobode
Broj: 00-63-8/13-54/
Podgorica, 12. decembar 2013. godine

PRIMLJENO:	12-12-13	2013 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-3/13-8/12	
VEZA:		
EPA:	273 XXV	
SKRAĆENICA:		FRILOG.

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku Skupštine
g-dinu Ranku Krivokapiću

U skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore Odbor za ljudska prava i slobode sa 23. sjednice, održane 12. decembra 2013. godine podnosi

AMANDMANE NA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE:

Amandman I

Poslije člana 2 dodaje se novi član koji glasi:

Član 2a

U članu 3 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:
„Ovaj zakon se primjenjuje na javni i privatni sektor.”

O b r a z l o ž e n j e

Iako je Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije predviđeno, u članu 21, da Zaštitnik/ca ljudskih prava i sloboda Crne Gore postupa po pritužbama zbog diskriminacionog postupanja organa, privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica i preuzima mjere i radnje za otklanjanje diskriminacije i zaštite prava diskriminisanog lica, ako nije pokrenut sudski postupak, smatramo da ovim nije, u potpunosti, pokrivena, niti eksplicitno istaknuta primjena ovog zakona na javni i privatni sektor, te stoga predlažemo da se predloženi amandman usvoji.

Amandman II

Član 4 mijenja se i glasi:

„Član 7 mijenja se i glasi:

Uznemiravanje i seksualno uznemiravanje

Član 7

Uznemiravanje nekog lica ili grupe lica po jednom ili više osnova iz člana 2 stav 2 ovog zakona, kad takvo neželjeno ponašanje ima za cilj ili posljedicu, povredu ličnog dostojanstva, izazivanje straha, osjećaja poniženosti ili uvrijeđenosti ili stvaranje

neprijateljskog ili degradirajućeg okruženja, smatra se diskriminacijom u smislu člana 2 ovog zakona.

Diskriminacijom se smatra i svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo nekog lica ili grupe lica, odnosno, kojim se postiže takav učinak i kojim se izaziva zastrašivanje, stvara neprijateljsko ili degradirajuće okruženje, ili izaziva osjećaj poniženosti ili uvrijeđenosti.

Lica su zaštićena od bilo kojeg štetnog postupanja ili posljedice kao reakcije na prijavu ili postupak koji se vodi zbog kršenja načela nediskriminacije.”

O b r a z l o ž e n j e

Ove definicije su bliže standardima koji se koriste u Evropskom zakonodavstvu te su time preciznije i potpunije.

Amandman III

Poslije člana 6 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 6a

Član 11 mijenja se i glasi:

Diskriminacija u oblasti pružanja javnih usluga i pristupa dobrima

Član 11

Diskriminacija u oblasti pružanja javnih i privatnih usluga, kao i pristup javnim i privatnim dobrima, po nekom od osnova iz člana 2 stav 2 ovog zakona, smatra se:

- 1) otežavanje ili onemogućavanje pružanja usluga i pristupa dobrima
- 2) odbijanje pružanja javnih usluga i pristupa dobrima
- 3) uslovljavanje pružanja javnih usluga i pristupa dobrima u uslovima koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica.
- 4) namjerno kašnjenje ili odlaganje pružanja usluga i pristupa dobrima iako je lice ili grupa lica zatražila ili ispunila uslove za blagovremeno pružanje usluga i pristup dobrima prije drugih lica ili grupe lica.”

O b r a z l o ž e n j e

Direktiva 2004/113/EC pokriva i oblast pristupa i pružanje dobara i usluga.”

Amandman IV

Poslije člana 9 dodaje se novi član koji glasi:

Član 9a

U članu 16 stav 3 poslije riječi „opravdana“ dodaju se riječi „i ako je uslov srazmjeran“.

O b r a z l o ž e n j e

U članu 16 stav 3 propisana je tzv. pozitivna diskriminacija, odnosno da se neće smatrati diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje, ili davanje prvenstva zbog osobenosti određenog posla kod kojeg lično svojstvo lica predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, dok bi usvajanjem predloženog amandmana u princip pozitivne diskriminacije bilo uključeno načelo proporcionalnosti, te stoga predlažemo da se predloženi amandman usvoji.

Amandman V

U članu 19 stav 1 poslije tačke 3 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„4) oteža ili onemogući upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu i ustanovu visokog obrazovanja i izbor obrazovnog programa na svim nivoima vaspitanja i obrazovanja, isključi iz ovih ustanova, oteža ili uskrsati mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstava djecu, učenike/ce, polaznike/ce obrazovanja i studente/tice, zlostavlja ili na drugi način neopravdano pravi razliku ili nejednako postupa prema njima, po nekom od osnova iz člana 2 stav 2 ovog zakona (član 15);

5) isplati nejednake zarade, odnosno naknade za rad jednakve vrijednosti licu ili grupi lica, po nekom od osnova iz člana 2 stav 2 ovog zakona (član 16);"

Postojeće tač. 4) i 5) postaju tač. 6) i 7).

O b r a z l o ž e n j e

Budući da Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije nije predvio kaznene norme za postupanje propisano u čl. 15 i 16 Zakona o zabrani diskriminacije, stoga predlažemo da se u članu 19 stav 1 poslije tačke 3, Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije, dodaju dvije nove tačke kojima se navedeno ponašanje određuje kao prekršaj.

